

CRNA GORA  
SKUPŠTINA  
**Odbor za ljudska prava i slobode**  
Broj: 28-2/16-1/6  
EPA 1033 XXV  
Podgorica, 27. jun 2016. godine

SKUPŠTINI CRNE GORE

PODGORICA

Na osnovu čl. 69 i 149 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore sa 66. sjednice, održane 27. juna 2016. godine podnosi Skupštini

**I Z V J E Š T A J**  
**O RAZMATRANJU AMANDMANA (3) NA PREDLOG ZAKONA O UZIMANJU I**  
**PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA U SVRHU LIJEČENJA, koje su podnijeli:**

- poslanici dr Halil Duković i Marta Šćepanović (2) i
- Odbor za ljudska prava i slobode (1)

Odbor za ljudska prava i slobode, kao matični odbor, na 66. sjednici održanoj 27. juna 2016. godine, razmotrio je AMANDMANE (3) NA PREDLOG ZAKONA O UZIMANJU I PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA U SVRHU LIJEČENJA, koje su podnijeli poslanici dr Halil Duković i Marta Šćepanović (2) i Odbor za ljudska prava i slobode (1).

Nakon obrazloženja podnosioca Amandmana, predstavnika predlagača i rasprave, predstavnik predlagača je:

- predložio da se Amandman 1 koji su podnijeli poslanici dr Halil Duković i Marta Šćepanović pravno- tehnički koriguje tako da glasi:

**Amandman 1**

Član 32 mijenja se i glasi:

„Uzimanje organa sa umrlog davaoca nije dozvoljeno samo ako je to lice za života kao punoljetno, poslovno sposobno i sposobno za rasuđivanje dalo pisanu izjavu za ovaj postupak kod izabranog doktora da se protivi ovom postupku (pretpostavljena saglasnost). Izjava iz stava 1 ovog člana može se izmijeniti, odnosno opozvati u svakom trenutku. Nakon davanja izjave iz stava 1 ovog člana, odnosno izjave o izmjeni ili opozivu izjave, izabrani doktor o tome sačinjava zabilješku i obavještava Ministarstvo. Pisanu saglasnost za uzimanje organa od lica iz stava 1 ovog člana daje član uže porodice.“

Podnosilac Amandmana 1 je prihvatio predloženu korekciju Amandmana 1.

**Odbor** je većinom glasova (4 “za”, 1 “protiv” i 1 “uzdržan”) **podržao** pravno-tehnički korigovani Amandman 1, pa predlaže Skupštini da ga **usvoji**.  
Predstavnik predlagača **se saglasio** sa korigovanim Amandmanom 1.

- predložio da se Amandman 2 koji su podnijeli poslanici dr Halil Duković i Marta Šćepanović pravno-tehnički koriguje tako da glasi:

#### **Amandman 2**

Član 33 mijenja se i glasi:

„Prije uzimanja organa sa umrlog davaoca, bolnički koordinator je dužan da utvrdi postojanje izjave iz člana 32 stav 1 ovog zakona i da provjeri da li je izjava opozvana ili izmijenjena.

U slučaju iz člana 32 stav 1 ovog zakona bolnički koordinator je dužan da odmah pozove jedno od lica, po redosljedu, članova uže porodice i da ga informiše o pravu da se sa uzimanjem organa saglasi ili da odbije davanje pisane saglasnosti, kao i o pravu da se pisana saglasnost može opozvati i izmijeniti do momenta pripreme davaoca za uzimanje organa, o čemu se obavještava bolnički koordinacioni tim.

Licu iz stava 2 ovog člana ostavlja se razuman rok da donese odluku, odnosno vrijeme koje neće ugroziti mogućnost uzimanja organa radi presađivanja drugom licu.

O radnjama iz st. 1, 2 i 3 ovog člana bolnički koordinator sačinjava zabilješku, koja se čuva u medicinskoj dokumentaciji.

Ministarstvo vodi registar o izjavama iz člana 32 stav 1 ovog zakona, kao i o davaocima.

Postupak davanja i sadržinu pisane izjave, izjave o opozivu ili izmjeni izjave, iz člana 32 stav 1 ovog zakona, kao i sadržinu i način vođenja registra iz stava 5 ovog člana, propisuje Ministarstvo.“

Podnosilac Amandmana 2 je prihvatio predloženu korekciju Amandmana 2.

**Odbor** je većinom glasova (4 “za”, 1 “protiv” i 1 “uzdržan”) **podržao** pravno-tehnički korigovani Amandman 2, pa predlaže Skupštini da ga **usvoji**.

Predstavnik predlagača **se saglasio** sa korigovanim Amandmanom 2.

Takođe, **Odbor za ljudska prava i slobode je podnio Amandman koji glasi:**

U Poglavlju VIII. KAZNENE ODREDBE u članu 55 stav 1 tačka 8 mijenja se i glasi:

„8) nakon davanja pisane izjave, odnosno izjave o izmjeni ili opozivu iz člana 32 st. 1 i 2 ovog zakona, izabrani doktor o tome ne sačini zabilješku i obavijesti Ministarstvo (član 32 stav 3);“

U članu 55 stav 1 tačka 9 mijenja se i glasi:

„9) prije uzimanja organa sa umrlog davaoca, bolnički koordinator ne utvrdi postojanje izjave iz člana 32 stav 1 ovog zakona i/ili ne provjeri da li je opozvana ili izmijenjena i ako o radnjama iz člana 33 stav 1 ovog zakona ne sačini zabilješku (član 33 st. 1 i 4);“

U članu 55 stav 1 poslije tačke 9 dodaje se nova tačka koja glasi:

„10) u slučaju iz člana 32 stav 1 ovog zakona bolnički koordinator odmah ne pozove jedno od lica, po redosljedu, članova uže porodice i ne informiše ga o pravu da se sa uzimanjem organa saglasi ili da odbije davanje pisane saglasnosti, kao i o pravu da se pisana saglasnost može opozvati i izmijeniti do momenta pripreme davaoca za uzimanje organa i o tome ne obavijesti bolnički koordinacioni tim (član 33 stav 2);“

Zbog dodavanja nove tačke 10 vrši se prenumeracija tačaka koje slijede.

U članu 55 stav 2 riječi „13 i 14“ zamjenjuju se riječima „14 i 15“.

U članu 55 stav 5 riječi „tačka 9“ zamjenjuju se riječima „tač. 9 i 10“.

U članu 55 stav 6 broj „10“ zamjenjuje se brojem „11“.

U članu 55 stav 7 riječi „11 i 12“ zamjenjuju se riječima „12 i 13“.

Predstavnik predlagača **se saglasio** sa Amandmanom Odbora.

Za izvjestioca Odbora na sjednici Skupštine određen je poslanik Rešad Sijarić, član Odbora.



*Handwritten signature of Halil Duković*